

CRNA GORA  
SKUPŠTINA  
ZAKONODAVNI ODBOR  
Broj: 07-2/15-1/3  
EPA: 732 XXV  
Podgorica, 4. maj 2015. godine

## SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor, sa sjednice održane 27. aprila 2015. godine, podnosi

### IZVJEŠTAJ

#### O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O PATENTIMA

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je, sa 12 glasova za, ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

#### Amandman 1

U članu 4 stav 4 poslije riječi: „tri mjeseca od” dodaje se riječ „dana”

#### Amandman 2

U članu 32 stav 1 poslije riječi: „Svjetske trgovinske organizacije” dodaju riječi: „(u daljem tekstu: STO)”

#### Amandman 3

U članu 32 stav 1 tačka 2 i st. 2 i 3, čl. 33, 34 i 56, riječi: „Svjetske trgovinske organizacije” zamjenjuju se riječju „STO”

#### Amandman 4

U članu 62 stav 3 riječi: „Svjetske trgovinske organizacije (STO)” zamjenjuju se riječju „STO”

### **Amandman 5**

U članu 68 stav 6 riječ „zakona” zamjenjuje se riječju „člana”

### **Amandman 6**

U članu 101 stav 1 riječ „obavezno” briše se.

U stavu 8 poslije riječi: „60 dana od” dodaje se riječ „dana”

### **Amandman 7**

U članu 121 stav 2 poslije riječi „može” dodaje se riječ „ugovorom”

### **Amandman 8**

U članu 134 stav 1 poslije riječi: „mjeseca od” dodaje se riječ „dana”

### **Amandman 9**

U članu 145 stav 5 riječ „odredaba” briše se.

### **Amandman 10**

U članu 152 stav 3 poslije riječi: „Međunarodnom birou” dodaju se riječi: „iz stava 1 ovog člana”

### **Amandman 11**

U članu 158 stav 4 riječi: „mora naročito da sadrži” zamjenjuju se riječima: „naročito sadrži”

### **Amandman 12**

U članu 160 st. 1, 2 i 3 poslije riječi: „novčanom kaznom” dodaju se riječi: „u iznosu”

U stavu 1 tačka 1 riječi: „u navedene svrhe” zamjenjuju se riječima: „za te svrhe”

**PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO PREDLOGA OVOG ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

4. Odbor je konstatovao, da je ovaj Predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore, kojim je propisano da Skupština većinom glasova svih poslanika, donosi zakone kojima se uređuje, između ostalog, način ostvarivanja sloboda i prava građana.
5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog zakona o patentima.

Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona postoji određeni broj slovnih i pravno-tehničkih grešaka koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstataciom, a navedene ispravke glase:

U članu 41 stav 1 tačka 6 riječ „su” briše se.

U članu 51 riječ „odnosi” zamjenjuje se riječju „odnose”

U članu 86 stav 4 tačka 4 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.

U članu 87 stav 2 tačka 9 riječi: „tačke 9” zamjenjuje se riječima: „tačke 8”

U nazivu člana 92 riječ „Sertifikata” zamjenjuje se riječju „sertifikata”

U nazivu člana 93 riječ „Sertifikata” zamjenjuje se riječju „sertifikata” a u stavu 1 tačka 3 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.

U članu 95 stav 5 riječ „lijekove” zamjenjuje se riječju „ljekove”

U članu 109 stav 6 riječi: „od 3” zamjenjuju se riječima: „od tri” a riječi: „od 5” zamjenjuju se riječima: „od pet”

U članu 123 stav 4 riječ „ministarstva” zamjenjuje se riječju „Ministarstva”

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Luid Ljubo Škrelja, član Odbora.

